

# BOSETLHOGO GA GO EA LOKA

E rulaganyeditswe go dirisiwa gammogo le dividio tse di rutang tse di kgonang go laisololwa tse di mo webosaeteng ya [www.sidewalkspecials.org/education](http://www.sidewalkspecials.org/education).

1

Tshekeletsa dilo tse pedi tse o tshwanetseng go di dira fa o bona ntša e e bofilweng ka ketane.




E RWESE HUTSE YA PHATHI  
FA E LE MO LETSATSING.

BOLELELA MOGOLO YO O NANG  
LE BOIKARABELO KA GONNE  
DIPHOLOGOLO DI NA LE DITSHWANELO.

TLHOMAMISA GORE E NA  
LE METSI KA YONE NAKO EO.

2

Tlhalosa kgololesego ya ntsha e e bontshiwang fa tlase.



Go gololesega mo tlaleng le lenyora.

3

O tshwanetse go fa ntša ya gago dijo ga kae?



GABEDI MO LETSATSING

E TLA IPATLELA DIJO

BEKE LE BEKE

TSATSI LE LETSATSI

4

Ntša ya gago e tlhoka metsi a a phepa ga kae?



E TLA IPATLELA METSI

BEKE LE BEKE

TSATSI LE LETSATSI

5

Tlhalosa kgololesego ya bobedi e e bontshiwang fa tlase.



Kgololesego mo go sa ikutlweng sentle.  
Dintša di a gatsela le go tshoga  
fela jaaka rona.

6

Tshekeletsa dilo tse tharo tse ntlwana ya ntša nngwe le nngwe  
e tshwanetseng go nna le tsone.



PLAYSTATION



KAGONYANA



TSHIRELETSEGO



BOTHITHO



KETANE E E KHUTSHWANE

7

Tlhalosa kgololesego ya boraro e e bontshiwang fa tlase.



Kgololesego mo ditlhabing,  
kgobalo le bolwetse.

8

Boammaaruri kgotsa Maaka?



NTŠA YA GAGO E TLHOKA MOLEMO  
WA KWA TLILINIKING YA DIPHOLOGOLO  
GORE E SE KA YA LWALA.

BOAMMAARURI

MAAKA



O SE KA WA TSHWENYEGA KA  
NTŠA YA GAGO FA E GOBETSE,  
GANTSI E TLA FOLA KA BOYONE.

BOAMMAARURI

MAAKA




FA NTŠA YA GAGO E LWALA, O  
TSHWANETSE GO E ISA KWA TLILINIKING  
A DIPHOLOGOLO NTLE LE GO DIA NAKO.

BOAMMAARURI

MAAKA

9


Tlhalosa kgololesego ya boné e e bontshiwang fa tlase.



Kgololesego ya gore e itshware  
ka tsela e e tlwaelegileng.

10

Golaganya ntša e e golegilweng le dilo tsotlhe tse e sa kgoneng go di dira le tse e di tlhokang gore e itumele.



GO SIANA LE GO TSHAMEKA

GO LWA

GO NNA KAROLO YA LELAPA


GO NNA LE DITSALA

11

Tshekeletsa se o tshwanetseng go se dira fa o sa kgone go golola ntša ya gago.



E RWESE DIHUTSE DI LE PEDI  
TSA PHATHI FA E LE MO  
LETSATSING.



E DIRELE MO E KA KGONANG  
GO SIANA TENG GORE E KGONE  
GO SIANA SIANA MO PATLELONG.



PENTA KETANE MMALA O  
PINKI GORE E NNE KETANE  
YA BOITUMELO.

12

Tlhalosa kgololesego ya botlhano e e bontshiwang fa tlase.



Go gololesega mo poifong le tlalelo.





13


## Boammaaruri kgotsa Maaka?



YOUR DOG NEEDS YOU TO KEEP THEM SAFE FROM HARM.

BOAMMAARURI

MAAKA



SCARING A DOG CAN NEGATIVELY CHANGE ITS PERSONALITY.

BOAMMAARURI

MAAKA



IT IS ILLEGAL TO HURT AN ANIMAL AND YOU COULD GET IN TROUBLE WITH THE POLICE.

BOAMMAARURI

MAAKA

14

## Boammaaruri kgotsa Maaka?



FA O SIRELE TSA NTŠA YA GAGO LE YONE E TLA GO SIRELE TSA MME YA NNA TSALA YA GAGO E KGOLO.

BOAMMAARURI

MAAKA

# O DIRILE SENTLE!

O arabile di le kae sentle?



Porojeke ya SIDEWALK SPECIALS

e go lebogiwang WILD AT HEART le France-Hayhurst Foundation ka tsela e e kgethegileng.

Go bona didiriswa tse dingwe tsa thuto tsena mo webosaeteng ya [www.sidewalkspecials.org/education](http://www.sidewalkspecials.org/education)